

PHILIPS

Slušalice

4000 Serije

TAA4205



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše Bluetooth „in-ear“ slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled „Bluetooth“ bežičnih slušalica sa mikrofonom	4

3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5

4	Koristite slušalice sa mikrofonom	6
	Povežite slušalice sa mikrofonom na svoj „Bluetooth“ uređajem	6
	Monitor pulsa	6
	Preuzmite aplikaciju „Philips Headphones“	6
	Kontrolišite svoje slušalice	7

5	Tehnički podaci	8
---	-----------------	---

6	Obavještenje	9
	Izjava o usaglašenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Usaglašenost sa EMF-om	9
	Informacije o životnoj sredini	9
	Obavještenje o usaglašenosti	10

7	Često postavljana pitanja	11
---	---------------------------	----

1 Važna bezbjednosna uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:




Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Ugrađena baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -25 °C (-13 °F) i 55 °C (131 °F) (do 50% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.

2 Vaše Bluetooth „in-ear“ slušalice



USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija



Sigurnosni letak

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.


Sa ovim Philips „in-ear“ slušalicama možete:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.

Šta je u kutiji



„Philips“ „Bluetooth“ „in-ear“ stereo slušalice, „Philips“ TAA4205




Zamjenjive gumene kapice za uši x 2 para

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled „Bluetooth“ bežičnih slušalica sa mikrofonom



- ① Dugme + za kontrolu jačine zvuka
- ② Višenamjenska tipka
- ③ Dugme - za kontrolu jačine zvuka
- ④ Dugme za otkucanje srca
- ⑤ LED indikator
- ⑥ USB utor za punjenje

3 Početak

Napunite bateriju

Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalica, punitite bateriju 2 časa za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica sa mikrofonom jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- Prorez za USB punjenje na slušalicama i;
 - Priključak za punjač/USB računara.
- ↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 časa.

Uparite slušalice sa mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice s mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

- 1 Provjerite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite višenamjensku tipku 4 sekundi dok plava i bijela LED lampica ne počnu da treptaju naizmjenično.
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minuta.
- 3 Provjerite da li je mobilni telefon uključen i da li uključena njegova „Bluetooth“ funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa vašim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.



„Philips“ TAA4205

4 Koristite slušalice sa mikrofonom

Povežite slušalice sa mikrofonom na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/„Bluetooth“ uređaj.
- 2 Pritisnite i držite višenamjensku tipku za uključivanje slušalica
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/„Bluetooth“ uređajem. Ako posljednji nije dostupan, slušalice će pokušati da se ponovo povežu sa sljedećim posljednjim povezanim uređajem.

Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/„Bluetooth“ uređaj ili aktivirate „Bluetooth“ funkciju, morate ručno ponovno da povežete slušalice i mobilni telefon/„Bluetooth“ uređaj.

Monitor pulsa

- 1 Da biste uključili/isključili ugrađeni monitor pulsa, pritisnite i držite dugme za otkucaje srca 2 sekunde.
- 2 Senzor pulsa se nalazi unutar desne slušalice.
- 3 Pritisnite dugme za otkucaje srca za obavještenje o broju otkucaje srca po minuti.

Napomena

- Može vam trebati više od 5 sekundi da biste dobili tačno obavještenje o broju otkucaja srca u minuti.
- „Philips“ TAA4205 je kompatibilan sa većinom aplikacija za fitness koje podržavaju uređaje za mjerenje pulsa

Preuzmite aplikaciju „Philips Headphones“

- 1 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „Philips Headphones“ iz prodavnice „Google Play“ ili „App Store“ na svoj mobilni telefon.
- 2 Kada se vaše slušalice povežu sa mobilnim telefonom, možete da pokrenete aplikaciju „Philips Headphones“ i koristite funkcije navedene u nastavku:
 - ↳ Pratite i zabilježite broj otkucaja srca u minuti.
 - ↳ Podesite ekvilajzer.
 - ↳ Provjerite stanje preostale baterije.
 - ↳ Ažuriranje softvera slušalica.

Kontrolišite svoje slušalice

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Dugme	Operacija
Uključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 2 sekunde.
Isključite slušalice.		Pritisnite i zadržite 4 sekunde.

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku.		Pritisnite jednom.
Podesite jačinu zvuka.	+/-	Pritisnite jednom.
Sljedeća numera.	+	Dug pritisak.
Prethodna numera.	-	Dug pritisak.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Operacija
Javite se / odložite poziv.		Pritisnite jednom.
Odbijte poziv		Dug pritisak.

Drugo

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokretnite glasovni asistent telefona		Pritisnite jednom.
Vraćanje na fabrička podešavanja	+,-	Pritisnite i zadržite zajedno 4 sekunde

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spremne za uparivanje.	plava i bijela LED lampica treperi naizmjenično.
Baterija je potpuno napunjena.	Svi LED indikatori su isključeni.

5 Tehnički podaci

Slušalice

- Vrijeme muzike: 6 časova
Vrijeme razgovora: 8 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 160 sata
Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litijum-polimerna baterija (140 mAh)
- Verzija „Bluetooth“-a: 5.0
Kompatibilni „Bluetooth“ profili:
 - HFP (profil bez ruku)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm (Samo za EU)
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Mikro USB priključak za punjenje



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Izvadite ugrađenu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li su slušalice sa mikrofon isključene iz kućišta za punjenje.

Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje.
2. Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava IC RSS-102 ograničenjima izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.

7 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice sa mikrofonom.

Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa mikrofonom sa svojim „Bluetooth“ uređajem.

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite „Bluetooth“ funkciju na svom „Bluetooth“ uređaju i uključite „Bluetooth“ uređaj prije nego što uključite slušalice sa mikrofonom.

Funkcija praćenja pulsa ne radi.

- Provjerite postoji li zdravstvena aplikacija na povezanom uređaju
- Slušalice su pravilno povezane sa zdravstvenom aplikacijom
- Kompatibilane su sa vodećim zdravstvenim aplikacijama

„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice sa mikrofonom mogu biti povezane na povezani uređaj ili da napuste prethodno upareni uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice sa mikrofonom prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa mikrofonom sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku.“

Moje „Bluetooth“ slušalice sa mikrofonom su povezane sa „Bluetooth“ stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica sa mikrofonom.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica sa mikrofonom i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

UM_TAA4205_00_ME_V1.0

